

CRNA GORA  
SKUPŠTINA  
ZAKONODAVNI ODBOR

Broj: 20-1/15-1/3

EPA: 945 XXV

Podgorica, 7. april 2016. godine

**SKUPŠTINI CRNE GORE**

Na osnovu člana 69 stav 2 Poslovnika Skupštine Crne Gore, Zakonodavni odbor, sa sjednice održane 21. marta 2016. godine, podnosi

**IZVJEŠTAJ  
O RAZMATRANJU PREDLOGA ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA  
O RAFTINGU**

1. Ustavni osnov za donošenje ovog zakona, sadržan je u članu 16 stav 1 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom, u skladu sa Ustavom, uređuju druga pitanja od interesa za Crnu Goru.
2. Odbor je, sa 7 glasova „za” ocijenio da je Predlog zakona u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
3. Odbor je odlučio da podnese sljedeće amandmane:

**Amandman 1**

U članu 2 (izmijenjeni član 3) stav 1 riječ „Izrazi” zamjenjuju se riječima: „Pojedini izrazi”.

U tački 6 poslije riječi: „(IRF)” dodaju se riječi: „(u daljem tekstu: IRF licencu)”

**Amandman 2**

U članu 3, u uvodnoj rečenici, riječi: „Rafting rute i godišnji režim pružanja usluga” zamjenjuju se riječima: „RAFTING RUTE I GODIŠNJI REŽIM PRUŽANJA USLUGA”.

U izmijenjenom članu 4 stav 5 riječi: „rijeka, djelove rijeka, vodotoke i rafting rute na kojima se obavlja rafting” brišu se.

**Amandman 3**

U članu 4 (izmijenjeni član 5) stav 2 tačka 6 poslije riječi: „dostavlja ga” dodaje se riječ „nadležnom”, a poslije riječi „uprave” dodaje se zarez a veznik „ili” zamjenjuje riječju „odnosno”.

#### **Amandman 4**

U članu 8 riječi: „12 mjeseci” zamjenjuju se riječima: „od 12 mjeseci”.

#### **Amandman 5**

Član 10 mijenja se i glasi:

»Član 36 mijenja se i glasi:

### **„Sertifikat o stručnoj kvalifikaciji**

#### **Član 36**

Čamcem za rafting, odnosno splavom može da upravlja samo lice koje ima sertifikat o stečenoj nacionalnoj stručnoj kvalifikaciji za vođu splava, u skladu sa zakonom ili IRF licencu.”«

#### **Amandman 6**

U članu 14 stav 2 mijenja se i glasi:

»U tački 16 i drugim odredbama Zakona riječ „bezbjednost” u različitom padežu zamjenjuje se riječju „sigurnost” u odgovarajućem padežu.«

#### **Amandman 7**

U članu 15 (izmijenjeni član 41) stav 2 veznik „i” zamjenjuje se veznikom „ili”, a riječ „dužna” zamjenjuje se riječju „dužno”.

Tačka 7 mijenja se i glasi:

„7) na čamac za rafting, odnosno splav ne primi lice mlađe od sedam godina.”

**PREDSTAVNIK PREDLAGAČA ZAKONA SAGLASIO SE SA AMANDMANIMA ODBORA PA ISTI, shodno članu 150 stav 3 Poslovnika Skupštine Crne Gore, POSTAJU SASTAVNI DIO PREDLOGA OVOG ZAKONA i o njima Skupština posebno ne odlučuje.**

4. Odbor je konstatovao, da je ovaj Predlog zakona potrebno donijeti u skladu sa članom 91 stav 1 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih poslanika na sjednici kojoj prisustvuje više od polovine svih poslanika.
5. Odbor predlaže Skupštini da usvoji Predlog ovog zakona.

Odbor je konstatovao da u Predlogu zakona postoje slovne i pravno-tehničke greške koje, u pripremi zakona za objavljivanje, treba otkloniti. Predstavnik predlagača zakona se saglasio sa navedenom konstataciom, a navedene ispravke glase:

U članu 2 ( u izmijenjenom članu 3) u tački 2 poslije riječi „povezanog,, zarez se zamjenjuje veznikom „i,,.

U tački 12 riječ „medjunarodna,, zamjenjuje se riječju „međunarodna,, ; riječ „unaprijedjenje,, zamjenjuje se riječju „unaprijeđenje,, i riječ „vodje,, zamjenjuje se riječju „vođe,,

U članu 3 (u izmijenjenom članu 4) u stavu 1 riječ „odredjeni,, zamjenjuje se riječju „određeni,, ; u stavu 2 riječ „određuju,, zamjenjuje se riječju „određuju,, ; u stavu 3 tačka 1 riječ „obezbijedjen,, zamjenjuje se riječju „obezbijeden,,.

U članu 4 (u izmijenjenom članu 5) u stavu 2 tačka 2 riječ „zagadjenost,, zamjenjuje se riječju „zagađenost,, u tački 4 poslije riječi „zabrani,, zarez se briše; i u tački 7 tačka-zarez zamjenjuje se tačkom.

U članu 5 riječ „bezbijednosti,, zamjenjuje se riječju „bezbjednosti,,

U članu 7 riječ „Uprava,, zamjenjuje se riječju „Uprave,,.

U članu 11 (u izmijenjenom članu 37) stav alineja 1 riječ „vodju,, zamjenjuje se riječju „vođu,,.

U stavu 5 riječ „uskadjenosti,, zamjenjuje se riječju „usklađenosti,,

U članu 19 (član 51) u tački 1c riječ „zagadjenost,, zamjenjuje se riječju „zagađenost,,  
U tački 1e poslije riječi „zabrani,, zarez treba brisati.

U tački 15 riječ „bezbijednosti,, zamjenjuje se riječju „bezbjednosti,,

U članu 20 ( u izmijenjenom članu 52) u stavu 1 tačka 7 i 10 riječ „vodju,, zamjenjuje se riječju „vođu,,

U tački 12 riječ „odredjen,, zamjenjuje se riječju „određen,,

U stavu 3 veznik „i,, briše se.

U članu 21 u uvodnoj rečenici riječi: „član 52a,, zamjenjuju se riječju „član,,

U stavu 1 tačka 4 riječ „odredjen,, zamjenjuje se riječju „određen,,

Za izvjestioca Odbora određen je poslanik Luid Ljubo Škrelja, član Odbora.

